



City Statistics – Single-Family Homes

March 2022 Market Statistics

Copyright © 2022 Boise Regional REALTORS® based on data from Intermountain MLS and the REALTORS® Property Resource as of April 8, 2022

Ada County	Closed Sales			Median Sales Price		
	Mar 2021	Mar 2022	% Chg	Mar 2020 thru Mar 2021	Mar 2021 thru Mar 2022	% Chg
Boise	326	330	1.2%	\$453,013	\$534,941	18.1%
Eagle	79	68	-13.9%	\$738,446	\$919,813	24.6%
Garden City	4	5	25.0%	\$377,000	\$405,345	7.5%
Kuna	111	60	-45.9%	\$419,940	\$486,597	15.9%
Meridian	302	248	-17.9%	\$448,503	\$568,844	26.8%
Star*	64	64	0.0%	\$476,385	\$542,926	14.0%

Canyon County	Closed Sales			Median Sales Price		
	Mar 2021	Mar 2022	% Chg	Mar 2020 thru Mar 2021	Mar 2021 thru Mar 2022	% Chg
Caldwell	111	157	41.4%	\$356,154	\$397,423	11.6%
Melba	2	4	100.0%	\$532,857	\$404,100	-24.2%
Middleton	44	65	47.7%	\$409,685	\$529,976	29.4%
Nampa	296	277	-6.4%	\$365,205	\$450,348	23.3%
Parma	7	8	14.3%	\$270,981	\$468,280	72.8%
Wilder	7	4	-42.9%	\$286,333	\$518,600	81.1%

Elmore County	Closed Sales			Median Sales Price		
	Mar 2021	Mar 2022	% Chg	Mar 2020 thru Mar 2021	Mar 2021 thru Mar 2022	% Chg
Glenns Ferry	1	2	100.0%	\$227,475	\$321,967	41.5%
Mountain Home	6	17	183.3%	\$242,781	\$348,923	43.7%

Gem County	Closed Sales			Median Sales Price		
	Mar 2021	Mar 2022	% Chg	Mar 2020 thru Mar 2021	Mar 2021 thru Mar 2022	% Chg
Emmett	39	20	-48.7%	\$336,557	\$501,319	49.0%

Explanation of Metrics and Notes on Data Sources and Methodology

* Denotes that Star, Idaho is located in both Ada and Canyon counties. The sales price reported is a year-to-date median. This smooths out potential month-over-month swings due to seasonality, a very high or low number of transactions in one month, very high or low sales prices that may occur one month but are not common, or other activity that may not be representative of the overall price trends for the area or market segment. || Note that some year-over-year percent changes may look extreme due to small sample sizes. || Closed Sales – A count of the actual sales that have closed; Median Sales Price – The price at which half the homes sold for more and half sold for less. || The information in this report is based on the statistics generated by the Realtors Property Resource® (RPR) based on data received from the Intermountain MLS (IMLS), which is a subsidiary of Boise Regional REALTORS® (BRR). These statistics are based upon information secured by the agent from the owner or their representative. The accuracy of this information, while deemed reliable, has not been verified and is not guaranteed. Further, past performance may not be indicative of future results. These statistics are not intended to represent the total number of properties sold in the geographies noted in the specified time period. RPR, IMLS, and BRR provide these statistics for purposes of general market analysis but make no representations as to past or future performance. || The term "single-family homes" includes detached single-family homes with or without acreage, as classified in the IMLS and/or RPR, for new construction and existing/resale properties combined. These numbers do not include activity for mobile homes, condominiums, townhomes, land, commercial, or multi-family properties (like apartment buildings). || For questions regarding this report, please contact Breanna Vanstrom, Chief Executive Officer of Boise Regional REALTORS®, at breanna@boirealtors.com. Market reports are typically released on or after the 12th calendar day of each month, and will be available here: boirealtors.com/market-statistics. || If you are a consumer, please contact a REALTOR® to get the most current and accurate information specific to your situation. You can find a REALTOR® at intermountainmls.com/agentsearch.